

## SMICANJE

- Elastični napon smicanja ima paraboličnu promjenu po visini rebra i određuje se kao:

$$\tau_{Ed} = \frac{V_{Ed} S}{I t}$$


gdje je:

$V_{Ed}$  proračunska vrijednost sile smicanja,

$S$  statički moment oko težišne ose dijela poprečnog presjeka između tačke u kojoj se određuje smicanje i ivice poprečnog presjeka,


$I$  moment inercije čitavog poprečnog presjeka,

$t$  debljina u razmatranoj tački.



## ČELIČNE KONSTRUKCIJE I PREDAVANJE 07

- Primjer: smičući napon kod pravougaonog presjeka i kod I presjeka sa istom debjinom nožice i rebra.



- Za I ili H presjeke, kada je opterećenje paralelno rebru, napon smicanja u rebru može da se odredi kao:

$$\tau_{Ed} = \frac{V_{Ed}}{A_w} \quad A_f / A_w \geq 0,6$$

ako je


gdje je:

$A_f$  površina jedne nožice,

$A_w$  površina rebra:  $A_w = h_w t_w$ .

## ČELIČNE KONSTRUKCIJE I PREDAVANJE 07

crtež




- Kako povezati smičući napon i normalni napon na granici razvlačenja?  
Polazi se od izraza za Von Mises-ov uslov plastičnog tečenja:

$$\sigma_{\text{von-Mises}} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}$$

formule

$$\sigma_{\text{von-Mises}} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \leq \frac{f_y}{\gamma_{M0}}$$



formule

$$\sqrt{3} \cdot \tau \leq \frac{f_y}{\gamma_{M0}}$$

$$\tau \leq \frac{f_y}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\gamma_{M0}}$$

- U nastavku se prikazuje postupak proračuna poprečnog presjeka, koji treba sprovesti, kada je poprečni presjek izložen smicanju.
- Proračunska vrijednost sile smicanja  $V_{Ed}$  u svakom poprečnom presjeku mora da zadovolji uslov:

## ČELIČNE KONSTRUKCIJE I PREDAVANJE 07

$$\frac{V_{Ed}}{V_{c,Rd}} \leq 1,0$$

- $V_{c,Rd}$  je proračunska nosivost na smicanje.
- Za plastični proračun  $V_{c,Rd}$  je proračunska plastična nosivost na smicanje  $V_{pl,Rd}$ . Ukoliko nema torzije, proračunska plastična nosivost na smicanje se određuje kao:

$$V_{pl,Rd} = \frac{A_v (f_y / \sqrt{3})}{\gamma_{M0}}$$


gdje je:

$A_v$  površina smicanja.

Površina smicanja  $A_v$  se može odrediti na sljedeći način:

- Valjani I i H presjeci, opterećenje paralelno rebru

$$A - 2bt_f + (t_w + 2r)t_f \geq \eta h_w t_w$$



- Valjani U presjeci, opterećenje paralelno rebru

$$A - 2bt_f + (t_w + r)t_f$$

## ČELIČNE KONSTRUKCIJE I PREDAVANJE 07

- Valjani T presjek, opterećenje paralelno rebru

$$A_v = A - b t_f + (t_w + 2r) \frac{t_f}{2}$$

- Zavareni T presjek, opterećenje paralelno rebru

$$A_v = t_w (h - \frac{t_f}{2})$$

- Zavareni I, H i sandučasti presjeci, opterećenje paralelno rebru

$$\eta \sum (h_w t_w)$$

- zavareni I, H, U i sandučasti presjeci, opterećenje paralelno nožicama

$$A - \sum (h_w t_w)$$

- Valjani šuplji pravougaoni presjek konstantne debljine, opterećenje paralelno visini

$$Ah/(b+h)$$

- Valjani šuplji pravougaoni presjek konstantne debljine, opterećenje paralelno širini

$$Ab/(b+h)$$

- Šuplji kružni presjeci i cijevi konstantne debljine

$$2A/\pi$$

## ČELIČNE KONSTRUKCIJE I PREDAVANJE 07

gdje je:

- $A$  površina poprečnog presjeka;
- $b$  ukupna širina;
- $h$  ukupna visina;
- $h_w$  visina rebra (između nožica);
- $r$  poluprečnik zaobljenja;
- $t_f$  debljina nožice;
- $t_w$  debljina rebra (ako debljina rebra nije konstantna, za  $t_w$  se usvaja najmanja debljina);
- $\eta$  parametar koji se definiše u MEST EN 1993-1-5, konzervativno se može usvojiti  $\eta = 1.0$ .

- Površina smicanja je geometrijski podatak koji se daje u tablicama standardnih profila.
- Za elastični proračun i provjeru proračunske elastične nosivosti na smicanje  $V_{c,Rd}$ , može se primijeniti sljedeći kriterijum za kritičnu tačku poprečnog presjeka:

$$\frac{\tau_{Ed}}{f_y / (\sqrt{3} \gamma_{M0})} \leq 1,0$$

- Elastični smičući napon  $\tau_{Ed}$  se može odrediti prema izrazu o kome smo prethodno već pričali:

$$\tau_{Ed} = \frac{V_{Ed} S}{I t}$$

- Proračunska elastična nosivost je na strani sigurnosti u odnosu na proračunsku plastičnu nosivost na smicanje.

## ČELIČNE KONSTRUKCIJE I PREDAVANJE 07

- Da bi bili sigurni da se neće desiti izbočavanje rebra smicanjem, potrebno je zadovoljiti uslov koji je definisan u MEST EN 1993-1-5:



$$\frac{h_w}{t_w} > 72 \frac{\varepsilon}{\eta}$$

- Rupe za spojna sredstva ne treba uzimati u obzir pri provjeri smicanja. Izuzetak je kada se provjerava proračunska nosivost na smicanje zona spoja. O ovome će biti riječi kada se budu obrađivali spojevi (MEST EN 1993-1-8).
- Kada smičuća sila djeluje u kombinaciji sa momentom torzije, plastična nosivost na smicanje  $V_{pl,Rd}$  treba da se redukuje. O ovome će se više reći već na sljedećem predavanju kada će se obraditi torzija.

ČELIČNE KONSTRUKCIJE I  
PREDAVANJE 07


## TORZIJA

- Torzija predstavlja uzdužnu rotaciju (uvrtanje) elementa kao posljedica dejstva torzionog momenta.




- Ovakva deformacija izaziva u poprečnim presjecima smičuće naprezanje (smičući napon), ali u nekim slučajevima i poduzno naprezanje (normalni napon).
- Samo smičuće naprezanje se dešava ako je na krajevima elemenata dozvoljeno krivljenje (deplanacija ili distorzija) poprečnog presjeka. U suprotnom, a to je gotovo uvijek slučaj, tj. spriječavaju se deformacije krivljenja ili torzionalni moment nije konstantan duž elementa, pojaviće se i normalni naponi u presjecima.

## ČELIČNE KONSTRUKCIJE I PREDAVANJE 07





- Torzija u kojoj su prisutni samo smičući naponi se naziva uniformna torzija ili St. Venant-ova torzija, dok se torzija u kojoj se dešavaju i normalni naponi pored smičućih, naziva ne-uniformna torzija ili ograničena torzija (warping torsion).



# ČELIČNE KONSTRUKCIJE I


## PREDAVANJE 07




- Kod poprečnih presjeka kružnog oblika, zbog kružne simetrije i poklapanja centra smicanja sa težištem, dešava se samo uniformna torzija.
- Kod tankozidnih zatvorenih poprečnih presjeka (CHS, SHS i RHS), koji su najmanje osjetljivi na torziju, predominantna je uniformna torzija. Kod analize ovih poprečnih presjeka ograničena torzija se obično zanemaruje i analiziraju se samo smičući naponi.
- Kod tankozidnih otvorenih poprečnih presjeka (I, H ... presjeci), uniformna torzija se dešava samo ako je na osloncima obezbijeđena deformacija krivljenja poprečnog presjeka i ako je momenat torzije konstantan duž elementa. U suprotnom, ako na osloncima nije dozvoljeno krivljenje (uobičajena situacija) ili torzioni momenat nije konstantan, u elementu je prisutna ne-uniformna ili ograničena torzija.

## ČELIČNE KONSTRUKCIJE I PREDAVANJE 07

- U slučajevima ograničene torzije potrebno je razdvojiti dio torzionog momenta uniformne torzije i dio torzionog momenta ne-uniformne torzije.
- U ovom kursu, analiza ne-uniformne torzije se razmatra samo na nivou fenomena.
- Interesantno je, da je priroda smičućih napona različita, kada se analizira uniformna torzija, kod punih i tankozidnih zatvorenih i otvorenih presjeka.




- Kod realnih konstruktivnih elemenata izloženih torziji, gotovo uvijek imamo istovremeno prisutne smičuće napone uslijed transverzalnih sila i smičuće napone uslijed torzionog momenta. Maksimalni smičući napon treba odrediti sabiranjem ovih napona u mjerodavnim tačkama porečnog presjeka. Drugi način proračuna se daje u nastavku.
- Plastičnu nosivost poprečnog presjeka treba odrediti upoređivanjem maksimalnog smičućeg napona sa Von Misesovim naponom plastičnog tečenja za slučaj kada je normalni napon jednak nuli.



## ČELIČNE KONSTRUKCIJE I PREDAVANJE 07

formule




$$\tau_{min} = \frac{\varphi_y}{T^3 \cdot \delta_{Mo}} = \frac{T_{Rd}}{I_t} \cdot t_w \Rightarrow T_{Rd}$$

$$\downarrow$$

$$\tau_{max} = \frac{\varphi_y}{T^3 \cdot \delta_{Mo}} = \frac{T_{Rd}}{I_t} \cdot t_w \Rightarrow T_{Rd}$$

$$\uparrow$$



$$\tau = \frac{T_{Ed}}{W_t} = \frac{T_{Ed}}{\frac{2 \cdot A_m \cdot t}{3}}$$

$$\tau_{max} = \frac{\varphi_y}{T^3 \cdot \delta_{Mo}} = \frac{T_{Rd}}{2 \cdot A_m \cdot t} \Rightarrow T_{Rd}$$

- U nastavku se prikazuje postupak proračuna poprečnog presjeka, koji treba sprovesti, kada je poprečni presjek izložen torziji.
- Za elemente koji su izloženi dejstvu torzije, proračunska vrijednost momenta torzije  $T_{Ed}$  u svakom poprečnom presjeku treba da zadovolji uslov:

$$\frac{T_{Ed}}{T_{Rd}} \leq 1,0$$

- $T_{Rd}$  je proračunska nosivost poprečnog presjeka na torziju.
- Ukupan moment torzije  $T_{Ed}$  u bilo kom poprečnom presjeku treba da se uzme kao zbir dva unutrašnja uticaja:

## ČELIČNE KONSTRUKCIJE I PREDAVANJE 07

$$T_{Ed} = T_{t,Ed} + T_{w,Ed}$$

gdje je:

$T_{t,Ed}$  proračunska vrijednost momenta uslijed St. Venant-ove torzije i

$T_{w,Ed}$  proračunska vrijednost momenta uslijed ograničene torzije.

- Vrijednosti  $T_{t,Ed}$  i  $T_{w,Ed}$  u bilo kom poprečnom presjeku mogu da se odrede iz  $T_{Ed}$  elastičnom analizom, uzimajući u obzir karakteristike poprečnog presjeka elementa, uslove pridržavanja na osloncima i raspodjelu dejstava duž elementa.
- Kao što je već rečeno, kao pojednostavljenje, u slučaju elementa sa zatvorenim šupljim poprečnim presjekom, može se prepostaviti da su uticaji ograničene torzije zanemarljivi. Takođe, kao pojednostavljenje, u slučaju elementa otvorenog poprečnog presjeka, kao što su I ili H, može se prepostaviti da se uticaji St. Venant-ove torzije mogu zanemariti.
- Za kombinovano dejstvo sile smicanja i momenta torzije, plastična nosivost na smicanje treba da se redukuje sa  $V_{pl,Rd}$  na  $V_{pl,T,Rd}$  da bi se uzeli u obzir uticaji torzije, a proračunska sila smicanja treba da zadovolji uslov:

$$\frac{V_{Ed}}{V_{pl,T,Rd}} \leq 1,0$$

gdje  $V_{pl,T,Rd}$  može da se odredi na sljedeći način:

- za I ili H presjek:

$$V_{pl,T,Rd} = \sqrt{1 - \frac{\tau_{t,Ed}}{1,25(f_y/\sqrt{3})/\gamma_{M0}}} V_{pl,Rd}$$

## ČELIČNE KONSTRUKCIJE I PREDAVANJE 07

- o za U presjek:

$$V_{pl,T,Rd} = \left[ \sqrt{1 - \frac{\tau_{t,Ed}}{1,25(f_y/\sqrt{3})/\gamma_{M0}}} - \frac{\tau_{w,Ed}}{(f_y/\sqrt{3})/\gamma_{M0}} \right] V_{pl,Rd}$$

- o za šupljii presjek:

$$V_{pl,T,Rd} = \left[ 1 - \frac{\tau_{t,Ed}}{(f_y/\sqrt{3})/\gamma_{M0}} \right] V_{pl,Rd}$$

gdje je plastična nosivost na smicanje  $V_{pl,Rd}$  data u proračunu za smicanje.